



SLUŽBENE NOVINE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE GORAŽDE

Godina XIII–Broj 11	06. avgust/kolovoz 2010. GORAŽDE	Akontacija za III kvartal 2010. godine uključujući i pretplatu za “Službene novine BPK-a Goražde”– 40 KM
---------------------	-------------------------------------	--

633

Na temelju članka 33.a Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00 i 5/03), **d o n o s i m:**

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA
BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA GORAŽDE

Prolašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 38. redovitoj sjednici, održanoj 2. kolovoza 2010. godine.

Broj:02-02-500/10
02.08.2010.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Nazif Uruči, v.r.

634

Na temelju Poglavlja IV, Odjeljak A članka 23. stavak 1. točka b. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00 i 5/03) i članak 106. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:10/08), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 38. redovitoj sjednici održanoj 2. kolovoza 2010. godine, **d o n o s i:**

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA
BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA GORAŽDE

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti okoliša (“Službene novine Bosansko-podrinjskog ka-

ntona Goražde”, broj:5/05) u članku 6. iza definicije: *“uticaj na okoliš”* – promjene u okolišu nastale korištenjem i opterećivanjem okoliša; dodaje se nova definicija koja glasi:

“strategijska procjena okoliša - sustavni proces vrednovanja okolišnih posljedica predloženih planova, programa ili strategija kako bi se još u ranoj fazi donošenja odluka uz ekonomska i društvena uključila i okolišna razmatranja”, a iza definicije: *procjena uticaja na okoliš* – identifikacija, opis i odgovarajuća procjena u odnosu na svaki pojedinačni slučaj, sukladno odredbama ovog Zakona, direktan i indirektan uticaj nekog projekta na sljedeće elemente i čimbenike:

- ljude, biljni i životinjski svijet;
- zemljište, vodu, zrak, klimu i krajolike;
- materijalna dobra i kulturno naslijeđe;
- međudjelovanje čimbenika navedenih u podtočkama jedan, dva i tri”, dodaje se nova definicija koja glasi:

“plan aktivnosti – plan prilagođavanja postojećih pogona i postrojenja koji sadrži ciljeve, mjere i uvjete koji moraju zadovoljiti nove standarde zaštite svih segmenata okoliša sa utvrđenim sredstvima u utvrđenom roku.”

Članak 2.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Javnost ima pravo sudjelovati u postupcima koji se vode na zahtjev operatora sukladno ovom Zakonu ili drugim propisima.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 20. u stavku 1. iza riječi „obuhvata“ dodaju se riječi: „zaštitu od“, a riječ „uporabu“ zamjenjuje se riječju „uporabe.“

Članak 4.

U članku 21. u stavku 1. i u članku 22. u stavku 1. iza riječi „obuhvata“ dodaju se riječi: „zaštitu od“, a riječi: „sve vrste“ zamjenjuju se riječima: „svih vrsta.“

Članak 5.

U članku 22. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Sva pitanja u vezi sa zaštitom od buke i vibracije uređena su posebnim zakonom.“

Članak 6.

U članku 23. iza riječi „obuhvata“ dodaju se riječi: „zaštitu od“, a riječi: „vještački proizvedenu i prirodnu jonizaciju, nejonizirajuću radijaciju i termalnu radijaciju“ zamjenjuju se riječima: „proizvedene i prirodne jonizacije, nejonizirajuće radijacije i termalne radijacije svih vrsta.“

Članak 7.

U članku 26. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Gospodarska društva su dužna da izrade planove zaštite okoliša ukoliko je to propisano posebnim zakonom.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 8.

U članku 36. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6.,7.,8.i 9. koji glase:

„Nadležni organ neće izdati urbanističku suglasnost ili druge neophodne suglasnosti za projekte za koje je neophodna procjena uticaja na okoliš, ukoliko uz zahtjev nije dostavljena okolišna dozvola.

Nadležno ministarstvo provodi postupak procjene uticaja na okoliš u koji će se uključiti nadležni organi na općinskoj i kantonalnoj razini.

Procjena uticaja na okoliš može se vršiti u dvije faze:

- prethodna procjena uticaja na okoliš i
- studija o uticaju na okoliš.

Ukoliko na temelju zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole i priloženih dokaza utvrdi da nije potrebna izrada studije o uticaju na okoliš, nadležno ministarstvo donosi rješenje o izdavanju okolišne dozvole na temelju prethodne procjene uticaja na okoliš.”

Članak 9.

U članku 37. iza stavka 1. Dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

„Za pogone i postrojenja za koje je potrebna prethodna procjena uticaja na okoliš nadležno ministarstvo dostavlja zahtjev za izdavanje okolišne dozvole, zajedno sa priložima, nadležnim organima i zainteresiranim subjektima radi davanja mišljenja i sugestija.

Rok za dostavljanje sugestija i

primjedbi je petnaest dana od dana prijema zahtjeva.“

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 10.

U članku 38. iza stavka 1. Dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

„Nadležno ministarstvo, na temelju prethodne procjene uticaja na okoliš, donosi zaključak o izradi studije o uticaju na okoliš u roku od petnaest dana od dana isticanja roka za dostavljanje sugestija i primjedaba.

U zaključku iz stavka 2. ovog članka nadležno ministarstvo određuje sadržaj studije o uticaju na okoliš uzimajući u obzir uputstva za procjenu uticaja na okoliš.

Ocjenu studije o procjeni uticaja na okoliš vrši stručno povjerenstvo, koje imenuje nadležni ministar.

Sastav, naknade kao i druga pitanja vezana uz rad povjerenstva propisat će nadležni ministar provedbenim propisom.

Naknada za ocjenu studije o uticaju na okoliš obuhvata nadoknadu za rad pravnih i tehničkih stručnjaka iz nadležnog organa i sve ostale troškove koje mogu imati nadležni organi ili drugi učesnici u postupku procjene uticaja na okoliš.

Naknadu i ostale troškove iz stavka 6. ovog članka snosi podnositelj zahtjeva.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 8.

Članak 11.

U članku 39. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Podnositelj zahtjeva dostavlja studiju o uticaju na okoliš nadležnom ministarstvu u roku od 30 dana od dana prijema studije od nositelja izrade studije.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 12.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Nadležno ministarstvo će na temelju ocjene studije o procjeni uticaja na okoliš donijeti rješenje o okolišnoj dozvoli u roku od 30 dana od dana dostavljanja ocjene.“

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Okolišna dozvola neće biti izdata ukoliko rezultati Studije o procjeni uticaja na okoliš pokažu da bi projekat mogao izazvati znatno zagađivanje okoliša ili u znatnoj mjeri ugroziti okoliš.“

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Rješenje o okolišnoj dozvoli dostavlja se podnosiocu zahtjeva i zainteresiranim subjektima iz članka 37. stavak 2. ovog zakona.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 4. se briše.

Članak 13.

Članak 42. mijenja se i glasi:

„Pogoni i postrojenja moraju biti izgrađeni i funkcionirati tako da se:

- ne ugrožava niti ometa zdravlje ljudi i ne predstavlja nesnosnu/pretjeranu smetnju za ljude koji žive na području uticaja postrojenja ili za okoliš zbog emisija supstanci, buke, mirisa, vibracija ili toplote, ili prometa, ili od postrojenja;
- poduzmu sve odgovarajuće preventivne mjere da se spriječi zagađenje i da se ne prouzrokuje značajnije zagađenje;
- izbjegava produkcija otpada, a, ukoliko dolazi do stvaranja istog, količina će se svesti na najmanju moguću mjeru ili će se vršiti reciklaža ili, ukoliko to nije tehnički ili ekonomski izvodljivo, otpad se odlaže i pri tome izbjegava ili smanjuje bilo kakav negativan uticaj na okoliš;
- energetske i prirodne resurse efikasno koriste;
- preduzmu neophodne mjere za sprečavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica i
- preduzmu neophodne mjere nakon prestanka rada postrojenja da bi se izbjegao bilo kakav rizik od zagađenja i da bi se lokacija na kojoj se postrojenje nalazi vratila u zadovoljavajuće stanje. Zadovoljavajuće stanje znači da su ispunjeni svi standardi kvaliteta okoliša koji su relevantni za lokaciju postrojenja, naročito oni koji se tiču zemljišta i vode.

Zahjevi dati u stavku 1. ovog članka predstavljaju opće obveze operatora koje se trebaju ispuniti tijekom izgradnje, rada i prestanka rada pogona i postrojenja. Ovi se standardi moraju primijeniti prilikom izdavanja okolišne dozvole.

Za pogone i postrojenja za koje nije potrebno pribavljanje okolišne dozvole nadležni organ će kod izdavanja urbanističke suglasnosti voditi računa o ispunjenju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

Za pogone i postrojenja čiji rad bi mogao znatno uticati na stanje okoliša susjednog kantona, entiteta ili države, kantonalno ministarstvo obavještava federalno ministarstvo i nadležni organ susjednog kantona, entiteta ili države o navedenom u formi informacije.“

Članak 14.

U članku 43. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

„Za izdavanje okolišne dozvole podnosi se zahtjev za izdavanje okolišne dozvole.

Okolišnu dozvolu izdaje nadležno ministarstvo u formi rješenja.

Okolišna dozvola se izdaje:

- donošenjem rješenja za izdavanje okolišne dozvole u slučajevima gdje nije potrebna prethodna procjena uticaja na okoliš,
- donošenjem rješenja za izdavanje okolišne dozvole nakon provedene procedure prethodne procjene uticaja na okoliš u slučajevima gdje je po-

trebna samo prethodna procjena uticaja na okoliš,

- donošenjem rješenja za izdavanje okolišne dozvole nakon prihvaćene studije o uticaju na okoliš.“

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 15.

Članak 44. mijenja se i glasi:

„Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole sadrži:

- ime i adresu operatora/investitora;
- izvod iz planskog akta odnosno područja sa ucrtanom legendom o namjeni površina šireg područja i namjenama površine predmetne lokacije;
- lokaciju pogona i postrojenja, kao i opis:
- pogona i postrojenja i aktivnosti (plan, tehnički opis rada, itd.),
- temeljnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon i postrojenje,
- izvora emisija iz pogona i postrojenja,
- stanja lokacije pogona i postrojenja,
- prirode i količine predviđenih emisija iz pogona i postrojenja u okoliš (zrak, voda, tlo), kao i identifikaciju značajnih uticaja na okoliš,
- predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za sprečavanje ili, ukoliko to nije moguće, smanjenje emisija iz postrojenja,
- mjera za spriječavanje produkcije i za povrat korisnog materijala iz otpada koji produkuje postrojenje,
- ostalih mjera radi usklađivanja sa te-

- meljnim obvezama operatora, osobito mjera nakon zatvaranja postrojenja,
- mjera planiranih za monitoring emisija unutar područja i/ili njihov uticaj,
- predviđenih alternativnih rješenja;
- presliku zahtjeva za dobijanje drugih dozvola koje će biti izdate zajedno sa okolišnom dozvolom;
- netehnički rezime i
- plan upravljanja otpadom.

Za pogone i postrojenja za koje je obavezna izrada studije o procjeni uticaja na okoliš, uz zahtjev za izdavanje okolišne dozvole umjesto podataka iz stavka 1. ovog članka podnosi se studija o uticaju na okoliš.

Investitor je dužan studiju o procjeni uticaja na okoliš dostaviti na ocjenu nadležnom ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana donošenja zaključka o izradi studije.“

Članak 16.

U člancima 37., 38., 39., 40., 41., 44. i 45. iza riječi: „studija o“ dodaje se riječ „procjeni“ u odgovarajućem padežu.

Članak 17.

Iza članka 45. dodaje se novi članak 45., koji glasi:

“Protiv rješenja iz članka 45. dopuštena je žalba koja se izjavljuje Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku 15 dana od dana dostavljanja rješenja.”

Članak 18.

U članku 46. u stavku 1. riječi:

“2008. godine“ zamjenjuju se riječima: „31.12.2011.godine.“

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za postojeće pogone i postrojenja obavezno sadrži planove aktivnosti.“

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Rok za izdavanje okolišne dozvole je 60 dana od dana ocjene plana aktivnosti.“

Članak 19.

U članku 47. iza riječi „ministarstvo“ dodaju se riječi: „i inspektora“, a iza riječi „emisija“ dodaju se riječi: „sukladno okolišnoj dozvoli i provedbenom propisu.“

Članak 20.

U članku 48. u stavku 1. iza riječi „ministarstvo“ dodaje se riječ „ponovo.“

U stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

„- zagađenje koje stvara pogon i postrojenje toliko značajno da prelaze granične vrijednosti utvrđene u okolišnoj dozvoli;“.

U stavku 2. iza riječi „zahtjev“ dodaju se riječi: „nadležne inspekcije za okoliš i.“

Članak 21.

U članku 68. u stavku 1. riječ „omogućiti“ zamjenjuje se riječju „naložiti.“

U stavku 2. iza riječi „naseljeno-

sti“ dodaju se riječi: „i intenziteta korištenja okoliša, kao periodični izvješće o stanju okoliša“.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“Kantonalni i općinski organi nadležni za oblast upravljanja vodama, meteorologiju, pedologiju, geologiju, zaštitu prirode, statistiku i druge upravne organizacije dužni su osigurati prikupljanje, obradu i evidentiranje odgovarajućih podataka i informacija, osobito o korištenju i opterećenju okoliša iz svoje nadležnosti i dostaviti ih ministarstvu, kao i drugim nadležnim organima na federalnoj i državnoj razini, te međunarodnim institucijama.”

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 22.

U članku 91. stavak 1. mijenja se i glasi: „Inspekcijski nadzor vrši nadležni inspektor zaštite okoliša.“

U stavku 2. riječi: “kantonalno tijelo uprave“ zamjenjuju se riječima:

„Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.“

Članak 23.

Članak 92. mijenja se i glasi:

„Inspektor zaštite okoliša ima pravo pristupa svim prostorijama, radnim područjima i postrojenjima radi provođenja inspekcije na licu mjesta i može provjeravati sve dokumente, podatke, uređaje i materijale koji se nalaze u pogonu i pos-

trojenju, uzimati uzorke i provesti mjerenja.

Operator i osoblje zaposleno u postrojenju moraju omogućiti i pomoći inspektorima tako što će osigurati sve neophodne informacije, podatke i dokumente.“

Članak 24.

Članak 93. mijenja se i glasi:

„Kantonalni inspektor zaštite okoliša vrši poslove inspekcijskog nadzora definirane kantonalnim zakonom o zaštiti okoliša, a naročito nad:

1. primjenom standarda kvaliteta okoliša po sastavnim dijelovima,
2. primjenom tehničkih standarda zaštite okoliša,
3. provođenjem praćenja stanja okoliša,
4. provođenjem mjerenja emisije i imisije i vođenje evidencije o tome,
5. provođenjem mjera zaštite okoliša utvrđenih programom zaštite okoliša,
6. provođenjem mjera zaštite okoliša utvrđenih planom intervencija,
7. provođenjem mjera zaštite okoliša utvrđenih u postupku procjene uticaja na okoliš,
8. provođenjem mjera zaštite okoliša u slučajevima kada se koriste ili skladište opasne supstance,
9. provođenjem programa sanacije i praćenja njihovih učinaka,
10. načinom i uvjetima rada, tehničkom opremljenošću pravnih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša,
11. načinom vođenja evidencije o zaštiti okoliša,
12. korištenjem sredstava određenih za provedbu mjera zaštite okoliša.“

Članak 25.

Članak 94. mijenja se i glasi:

„Inspektor zaštite okoliša sačinjava zapisnik o izvršenoj inspekciji koji obuhvata:

- ime operatora i lokaciju,
- datum i trajanje inspekcije,
- opis izvršene inspekcije i svih relevantnih nalaza, osobito tehničkih podataka i uzoraka i
- utvrđeno kršenje propisa i razloge i obrazloženja operatora/osoblja.

Zapisnik se dostavlja operatoru i javnosti, ukoliko to zahtijeva.“

Članak 26.

Članak 95. mijenja se i glasi:

„Inspektor zaštite okoliša nakon izvršenog inspekcijuskog pregleda i uočenih nepravilnosti donosi rješenje kojim nalaže:

- rok za otklanjanje nepravilnosti,
- provođenje neophodnih mjera, uključujući zatvaranje pogona i postrojenja, ukoliko nepravilnosti nisu otklonjene u ostavljenom roku i
- preduzimanje sanacijskih mjera.

U slučaju ponovljenog kršenja propisa ili u slučaju ozbiljne opasnosti po ljudsko zdravlje i okoliš, koja se ne može riješiti drugim mjerama, inspektor zaštite okoliša će zatražiti od nadležnog ministarstva da poništi izdatu okolišnu dozvolu.“

Članak 27.

Članak 96. mijenja se i glasi:

„Protiv rješenja inspektora zaštite okoliša dopuštena je žalba nadležnom ministarstvu u roku 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja inspektora zaštite okoliša.

Protiv rješenja donesenog po žalbi iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor kod kantonalnog suda.“

Članak 28.

Članak 97. mijenja se i glasi:

„Inspektor zaštite okoliša obvezan je rješenja donesena sukladno odredbama članka 95. dostaviti nadležnom kantonalnom ministarstvu.“

Članak 29.

Članak 98. se briše.

Dosadašnji članovi 99., 100., 101., 102. i 103. postaju novi članovi 98., 99., 100., 101. i 102.

Članak 30.

U dosadašnjem članku 99. u stavku 1. riječi: „od 1.000,00 do 10.000,00 KM“ zamjenjuju se riječima: „od 3.000,00 do 15.000,00 KM.“

U stavku 2. riječi: „od 500,00 do 2.000,00 KM“ zamjenjuju se riječima: „od 300,00 do 1.500,00 KM“, a iza riječi: „članka“ dodaju se riječi: „fizička osoba.“

Članak 31.

U dosadašnjem članku 100. u

stavku 1. riječi: „od 1.000,00 do 10.000,00 KM“ zamjenjuju se riječima: „od 3.000,00 do 15.000,00 KM.“

U stavku 2. riječi: „od 100,00 do 500,00 KM“ zamjenjuju se riječima: „od 200,00 KM do 700,00 KM.“

U stavku 3. riječi: „od 1.000,00 do 5.000,00 KM“ zamjenjuju se riječima: „od 1.500,00 KM do 7.000,00 KM.“

Članak 32.

Dosadašnji članak 103. mijenja se i glasi:

„Za provedbene propise koji su spomenuti u ovom Zakonu, Ministarstvo će pored već preuzetih federalnih provedbenih propisa najprije analizirati i odlučiti koje od raspoloživih, odgovarajućih federalnih propisa može preuzeti, a koje će pripremiti kao vlastite propise. Te nove provedbene propise Ministarstvo će pripremiti u roku od 1 godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona i dostaviti nadležnim organima na usvajanje. Do tada, primjenjivat će se postojeći provedbeni propisi.“

Federalni provedbeni propisi, koji su u ovom Zakonu preuzeti kao kantonalni propisi, u slučaju izmjene ili donošenja novih, isti će se primijenjivati kao kantonalni propisi.“

Članak 33.

Članci 104. i 105. se brišu.

Dosadašnji članak 106. postaje novi članak 104.

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.“

Broj:01-02-665/10 PREDsjedATELJ
02.08.2010.godine Alija Begović,v.r.
G o r a ž d e

635

Na temelju članka 33.a Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00 i 5/03), **d o n o s i m:**

U K A Z O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 38. redovitoj sjednici, održanoj 2. kolovoza 2010.godine.

Broj: 02-02-501/10 P R E M I J E R
02.08.2010. godine Nazif Uruči,v.r.
G o r a ž d e

636

Na temelju Poglavlja IV Odjeljak A članka 23. stavak 1. točka b. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00 i

5/03) i članka 107. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:10/08), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 38. redovitoj sjednici, održanoj 2. kolovoza 2010.godine, **d o n o s i**:

**Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU
BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA GORAŽDE**

Članak 1.

U Zakonu o Pravobranilaštvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:1/06 i 14/08), u članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno općina u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koje nemaju svoje pravobranilaštvo, njihovih organa, drugih organa, javnih ustanova i fondova koji imaju svojstvo pravne osobe, a financiraju se iz Proračuna Kantona, odnosno općina, ili u odnosu na njih Kanton, odnosno Općina vrši utemeljiteljska prava“.

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-02-666/10
02.08.2010.godine

PREDSJEDATELJ
Alija Begović,v.r.

G o r a ž d e
.....

637

Na temelju Poglavlja IV Odjeljak A, članka 23. stavak 1. točka b. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98,10/00 i 5/03), članka 6. Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08) i članka 106. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:10/08), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 38. redovitoj sjednici, održanoj 2. kolovoza 2010.godine, **d o n o s i**:

**O D L U K U
o utvrđivanju niskoakumulacijskih
djelatnosti tradicionalnih
esnafskih zanata**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se niskoakumulacijske djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata za poduzetnike koji samostalno obavljaju gospodarsku, profesionalnu ili drugu djelatnost kao temeljno zanimanje, i to:

- bozadžija,
- proizvođač džema i jabukovog sirćeta, pekmeza, voćnih sokova i voćnih rakija, kiselih paprika, krastavica i ostalog povrća,
- mlinar,
- jufkar,
- licitar,
- vunovlačar,
- tkalac,
- bojadžija,

- jorgandžija (poplunar),
- ćilimar,
- užar,
- gajtandžija,
- pletač mreža,
- kitničar,
- pletač (vezilja),
- krojač (terzija),
- krojač narodne nošnje (abadžija),
- klobučar,
- papudžija,
- krznar,
- kožar,
- tašnar, remenar, sedlar, sarač,
- mutabdžija,
- obučar,
- bačvar,
- stolar-modelar, drvotokar, drvorez-bar, stolar-restaurator, samardžija, tesar ručne obrade,
- korpar, pletar,
- knjigovezac,
- kaligraf,
- staklopuhač,
- staklopuhač, obrađivač optičkoh stakla, staklobrusač,
- keramički modelar, dekorater keramike,
- lončar, grnčar,
- kamenoklesar,
- ciglar-ćerpičar,
- ljevač-modelar,
- kazandžija, kotlar,
- umjetnički kovač, potkivač,
- kalajdžija,
- metalostrugar-modelar,
- metaloglođač-modelar,
- oštrač,
- proizvođač sječiva, bičakčija,
- limar,
- lančar,
- bravar-modelar, kujundžija,
- puškar,
- proizvođač ortopedskih pomagala,
- proizvođač čamaca,
- kolar,
- tapetar-dekorater,
- drvoprerađivač tapetar,
- zlatar, filigranist, kujundžija,
- graditelj muzičkih instrumenata,
- orguljar,
- lutkar,
- četkar, metlar,
- pečatorezac-graver,
- kišobrandžija, proizvođač dugmadi,
- stolar-modelar, čibučar,
- sitar,
- vlasuljar,
- svjećar,
- zidar,
- bunardžija,
- staklorezac,
- časovničar, sahadžija,
- zlatar,
- kišobrandžija, podešivač muzičkih instrumenata, precizni mehaničar,
- fijakerist,
- dimnjačar,
- restaurator,
- berberin (frizerski salon, pranje, podrezivanje, šišanje kose i brijanje),
- pranje, bojenje i čišćenje tekstilnih i krznjenih proizvoda,
- fotograf.

Članak 2.

Spisak tradicionalnih esnafskih zanata kao niskoakumulacijskih djelatnosti utvrđenih u članku 1. primjenjivat će se kod utvrđivanja obračuna doprinosa.

Članak 3.

Kao niskoakumulacijske djelatnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrđuju se samos-

talne djelatnosti taksi-prevoza i samostalni autoprevoznici vozilima do 4 (četiri) tone nosivosti.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-21-667/10
20.08.2010.godine

PREDSJEDATELJ
Alija Begović,v.r.

G o r a ž d e

638

Na temelju poglavlja IV Odjeljak A. članka 16. točka f. i članka 23. stavak 1. točka b. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00 i 5/03), članka 70. Stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 15/09) i članka 106. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/08), a sukladno Pravilniku o načinu formiranja i radu povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:7/10), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 38. redovitoj sjednici, održanoj 2. kolovoza 2010.godine

d o n o s i:

O D L U K U O FORMIRANJU I RADU POVJERENSTVA ZA DAVANJE

STRUČNE OCJENE U POSTUPKU IZDAVANJA URBANISTIČKE SUGLASNOSTI

Članak 1.

Ovom Odlukom formira se kantonalno Povjerenstvo za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti za građevine i druge zahvate u prostoru iz nadležnosti Kantona (u daljem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Za predsjednika i članove Povjerenstva imenuju se:

1. Nezim Ramić, dipl.ing. geodezije iz Goražda, predsjednik,
2. Orhan Softić dipl.ing. arhitekture iz Goražda, član,
3. Rasim Sijerčić, dipl.ing. poljoprivrede iz Goražda, član.

Članak 3.

Pravilnikom o načinu formiranja i radu povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti Kantonalnog ministertva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj: 09-23-1-233/10 od 24.05.2010.godine (u daljem tekstu: Pravilnik) regulirana je nadležnost, prava i obveze Povjerenstva, način i tok rada Povjerenstva, sadržaj zapisnika i odluke Povjerenstva, kao i druga pitanja.

Članak 4.

Povjerenstvo je dužno u svom radu pridržavati se odredaba Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-

ko-podrinjskog kantona Goražde, odredaba Zakona o zaštiti okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pravilnika i drugih propisa koji reguliraju postupak izdavanja urbanističkih suglasnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 5.

Voditelj postupka za izdavanje urbanističke suglasnosti dužan je u dogovoru sa predsjednikom Povjerenstva osigurati neophodnu dokumentaciju, izvode iz zakonskih i drugih propisa, podatke za rad na terenu i sva druga dokumenta i akta za koje smatra da su bitni i mjerodavni za odlučivanje i definiranje uvjeta za izdavanje urbanističke suglasnosti.

Članak 6.

Troškovi rada Povjerenstva reguliraju se posebnim zaključkom Vlade Kantona, na prijedlog Kantonalnog ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a obračunavaju se na teret podnosioca zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:01-23-668/10
02.08.2010.godine

PREDSJEDATELJ
Alija Begović,v.r.

G o r a ž d e

639

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-14-234/10 od 11.02.2010.godine, o davanju suglasnosti na program Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 3/10 i 9/10), Odluke o davanju suglasnosti na program o izmjenama i dopunama Programa «Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu», broj: 03-14-1048/10 od 06.07.2010. godine, utvrđen Proračunom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010.godinu i Uputstava za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010.godinu, broj: 04-14-219-3/10 od 23.03.2010. godine te Uputstava o izmjenama i dopunama Uputstava za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji broj:04-14-219-4/10 od 21.06.2010. godine i Uputstava o izmjenama i dopunama Uputstava za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji broj: 04-14-219-7/10 od 07.07.2010. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 72. redovite sjednice, održanom dana 26.07.2010.godine,

d o n o s i:

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava UP Općine Foča-Ustikolina

Članak 1.

Ovom Odlukom odobravaju se novčana sredstva UP Općine Foča-Ustikolina, u iznosu od **1.000,00 KM**, za sufinanciranje adaptacije objekta u svrhu

održavanja edukacija poljoprivrednika UP Općine Foča-Ustikolina.

Članak 2.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije, a sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda **614 400 - HAP 002 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-rezervna sredstva.**

Sredstva uplatiti na žiro-račun UP Foča-Ustikolina, otvoren u Raiffeisen banci d.d. Sarajevo podružnica Goražde, broj:161000083950019, transakcijski broj banke: 161000000000011.

Članak 3.

Korisnik novčanih sredstava dužan je dostaviti izvješće o utrošku sredstava u roku od 90 (devedeset) dana Ministarstvu za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1207/10
26.07.2010.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Nazif Uruči,v.r.

640

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03),

te na temelju članka 16. Zakona o izvršenju Proračuna za 2010.godinu («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:15/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 73. redovitoj sjednici, održanoj dana 04.08.2010.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o odobravanju novčanih sredstava JU MSŠ «Enver Pozderović» Goražde za plaćanje 30% avansa po računu broj:02/10 od 02.08.2010.godine tvrtki GPD «DRINA» DD Goražde

I

Odobravaju se novčana sredstva JU MSŠ «Enver Pozderović» Goražde u iznosu od **73.854,78 KM**, za plaćanje 30% avansa po računu broj:02/10 od 02.08.2010.godine, **tvrtki GPD «DRINA» DD Goražde**, ispostavljenog po temelju Ugovora o izvođenju radova II faze na dogradnji drugog sprata na objektu MSŠ «Enver Pozderović» u Goraždu, koji podrazumijeva kompletno unutarne opremanje dograđenog sprata škole izgrađenog do razine grubih građevinskih radova, broj:03-14-1164/10 i broj:08-1-331/10 od 26.07.2010.godine.

II

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva doznačiti iz Proračuna JU MSŠ «Enver Pozderović» Goražde, sa ekonomskog koda **821 200 - Nabavka građevina.**

Novčana sredstva uplatiti na žiro-račun tvrtke GPD «DRINA» DD Go-

ražde broj: 1327310410222635, otvoren kod NLB Tuzlanske banke, ID 424502 1800004.

3. Područna škola Brzača 30 prm
4. Matična škola Ilovača 20 prm

III

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1270/10 P R E M I J E R
04.08.2010.godine Nazif Uruči,v.r.
G o r a ž d e

641

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o davanju suglasnosti
JU OŠ «Hasan Turčalo Brzi» Ilovača
za nabavku ogrjeva za školsku
2010/2011. godinu

I

Daje se suglasnost JU OŠ «Hasan Turčalo Brzi» Ilovača za nabavku ogrjeva za školsku 2010/2011. godinu i to:

1. 80 prm. ogrjevnog drveta i 20 tona uglja za:

1. Područna škola Osanica 20 prm
2. Područna škola Rešetnica 10 prm

II

Nabavku iz članka 1. ove Odluke izvršiti sukladno odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

III

Sredstva za nabavku ogrjevnog drveta za školsku 2010/2011.godinu osigurana su u Proračunu JU OŠ «Hasan Turčalo Brzi» Ilovača na ekonomskom kodu 613 200 - Izdaci za energiju.

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1294/10 P R E M I J E R
05.08.2010.godine Nazif Uruči,v.r.
G o r a ž d e

642

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te članka 16. Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010.godinu («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:15/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i**:

ODLUKU

o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje računa JU Dom zdravlja «Dr. Isak Samokovlija» Goražde na ime obavljenih obveznih i sistematskih pregleda učenika osnovnih škola

I

Odobravaju se novčana sredstva za plaćanje računa JU Dom zdravlja «Dr. Isak Samokovlija» za obavljene obvezne i sistematske preglede učenika osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i to:

1. Račun broj:03-14-10-155/10 od 24.05.2010.godine u iznosu od 5.528,25 KM,
2. Račun broj:03-14-10-163/10 od 31.05.2010.godine u iznosu od 6.920,55 KM,
3. Račun broj:03-14-10-191/10 od 18.06.2010.godine u iznosu od 6.979,05 KM,

a po temelju Ugovora o obavljanju obveznih i sistematskih pregleda učenika broj:10-14-340-5/09 od 16.03.2010. godine i broj: 04-05-5-172-1/10 od 03.02.2010 godine.

II

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **613 900 – Ugovorene usluge.**

Novčana sredstva uplatiti na žiro-račun broj: 1610300004300006 kod Raiffeisen banke u Goraždu, ID broj: 4245017870006.

III

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

**Broj:03-14-1293/10
05.08.2010.godine**

**P R E M I J E R
Nazif Uruči, v.r.**

G o r a ž d e
.....

643

Na temelju članka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 12/03) i članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), te na temelju Zakona o RTV BPK Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:7/02, 8/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde

I

U privremenu Skupštinu JP RTV BPK Goražde, na period do dva mjeseca imenuju se:

1. Osmanspahić Admir, predsjednik,
2. Hodžić Almina, član,
3. Trbović Vildana, član,

4. Živanović Slavko, član,
5. Radača Munir, član,
6. Subašić Osman, član,
7. Selimović Alen, član.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-05-1292/10 P R E M I J E R
05.08.2010.godine Nazif Uruči,v.r.
G o r a ž d e

644

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj:5/03) i Programa utroška sredstava «614300 - Grantovi neprofitnih organizacija» i Zakona o izvršenju Proračuna («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:15/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU **o odobravanju novčanih sredstava** **za obilježavanje značajnog datuma** **«OPERACIJA KRUG»**

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **2.000,00 KM** na ime obilježavanja značajnog datuma «OPERACIJA KRUG» u MZ «Berič».

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614300 - Grantovi neprofitnih organizacija.**

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti na žiro-račun Udruženja građana demobilisanih boraca/razvojarčeenih branitelja ARBiH Goražde, broj:1610300004930021, koji se vodi kod Raiffeisen banke Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1291/10 P R E M I J E R
05.08.2010.godine Nazif Uruči,v.r.
G o r a ž d e

645

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj:5/03) i Programa o utrošku sredstava sa koda 614200 - Grantovi pojedincima - BOR-005 i Zakona o izvršenju Proračuna («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:15/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice,

ice, održanom dana 05.08.2010. godine,
d o n o s i:

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
na ime uređenja šehidskih grobalja
u MZ, Vranići, Mravinjac i Berič

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **4.200,00 KM** na ime uređenja šehidskih grobalja MZ Vranići, Mravinjac i Berič, i to:

- MZ Vranići iznos od 1.500,00 KM
- MZ Mravinjac iznos od 1.200,00 KM
- MZ Berič iznos od 1.500,00 KM

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke uplatiti na žiro-račun Organizacije obitelji šehida i palih boraca BPK Goražde broj:101140000324239, otvoren kod PBS banke podružnica Goražde sa koda **614 200 – Grantovi pojedincima-BOR -005.**

Rok za provedbu za navedene radove je 60 dana od dana donošenja ove Odluke i po završenim poslovima dostavit će se izvješće Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj

ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1288/10
05.08.2010.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Nazif Uruči, v.r.

646

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj: 5/03), Programa o utrošku sredstava sa koda 614300 «Grantovi neprofitnih organizacija» i Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:15/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010. godine,
d o n o s i:

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
za Projekat poboljšanja statusa
boračkih populacija
za mjesec srpanj 2010. godine

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **3.200,00 KM** na ime sufinansiranja troškova zajedničkog Projekta poboljšanja statusa boračke populacije u 2010.godini za mjesec **srpanj**.

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614300 - Grantovi**

neprofitnih organizacija.**Članak 3.**

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti nositelju projekta, Savezu RVI « Sinovi Drine» Goražde na žiro-račun broj:1990540005249733, otvoren kod SPARKASSE banke Gorazde.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1289/10

PREMIJER

05.08.2010.godine

Nazif Uruči, v.r.

G o r a ž d e

647

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj:5/03), Programa o utrošku sredstava sa koda 614300 «Grantovi neprofitnih organizacija» i Zakona o izvršenju Proračuna Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:15/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU

o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec srpanj 2010.godine

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **7.205,00 KM** na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec **srpanj** 2010.godine, i to:

- Savez RVI BPK
"Sinovi Drine" Goražde 1.720,00
- Organizacija PŠiPB
BPK Goražde 1.720,00
- Savez dobitnika najvećih
ratnih priznanja
BPK Goražde 840,00
- Udruženja građana
razvojarčenih branitelja
ARBiH Goražde 1.200,00
- Udruženje
"Svjetlost Drine" 700,00
- Udruženje veterana rata,
ZB, PL 1.025,00

Odobrana sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614300 – Grantovi neprofitnih organizacija.**

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplaćuju se sukladno utvrđenim mjesečnim anuitetima.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije BPK Goražde, a sredstva uplatiti na žiro-račune organizacija:

- SRVI »SinoviDrine» Goražde:
1990540005249733 – ABS
- Organizacija PŠiPB BPKGoražde:
1011400000324239 - PBS
- Savez DNRP «Zlatni ljiljani»:
1990540005884792 - ABS
- Udruženje građana razvojarčenih

- branitelja ABIH: 1610300004930021
- Raiffaisen
- Udruženje «Svjetlost Drine»
1990540006546332 - ABS
 - Udruženje Vetrana rata, ZB, PL
1610300005410074 - Raiffaisen

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1287/10 P R E M I J E R
05.08.2010.godine Nazif Uruči,v.r.
G o r a ž d e

648

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj:5/03) i Programa utroška sredstava «614200 - Grantovi pojedincima» - BOR -005 i Zakona o izvršenju Proračuna («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:15/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje autobusa za odlazak Udruženja antifašista i boraca NOR-a na obilježavanje bitke za ranjenike na Neretvi iz NOR-a i proslavu 65. godišnjice pobjede

Članak 1.

Odobravaju se novčana sredstva

u iznosu od **650,00 KM** na ime troškova prevoza za odlazak članova Udruženja antifašista i boraca NOR-a na obilježavanje bitke za ranjenike na Neretvi iz NOR-a i proslavu 65. godišnjice pobjede.

Članak 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Proračuna Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614200 - Grantovi pojedincima - BOR - 005.**

Član3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti na žiro-račun Udruženja antifašista i boraca NOR-a Goražde, **broj:1610300002190062, otvoren kod Raiffaisen banke podružnica Goražde.**

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1286/10 P R E M I J E R
05.08.2010.godine Nazif Uruči,v.r.
G o r a ž d e

649

Na temelju članka 25. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i članka 14. Zakona o utemeljenju Javne ustanove «Dom za stare i iznemogle os-

obe» Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:10/97, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i**:

R J E Š E N J E
o razrješenju predsjednika i članova
Upravnog odbora JU „Dom za stare
i iznemogle osobe“ Goražde

Članak 1.

Razrješava se dužnosti predsjednik i članovi Upravnog odbora JU «Dom za stare i iznemogle osobe» Goražde, kako slijedi:

1. Asim Krndžija - predsjednik,
2. Samka Brko - član,
3. Rasema Ferhatović - član,
4. Vahid Mirvić - član,
5. Aida Mulović - član.

Članak 2.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-05-1285/10 P R E M I J E R
05.08.2010.godine Nazif Uruči,v.r.
G o r a ž d e

650

Na temelju članka 25. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03) i članka 14. Zakona o utemeljenju Javne ustanove «Dom za stare i iznemogle osobe» Goražde («Službene novine Bosan-

sko-podrinjskog kantona Goražde», broj:10/97), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i**:

R J E Š E N J E
o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog odbora JU „Dom za stare
i iznemogle osobe“ Goražde

Članak 1.

Imenuje se predsjednik i članovi Upravnog odbora JU „Dom za stare i iznemogle osobe“ Goražde, kako slijedi:

1. Asim Krndžija - predsjednik,
2. Samka Brko - član,
3. Rasema Ferhatović - član,
4. Vahid Mirvić - član,
5. Aida Mulović - član.

Član 2.

Imenovanje iz članka 1. Rješenja je privremenog karaktera i vrši se na period do 60 (šezdeset) dana, odnosno do konačnog imenovanja sukladno zakonu.

Članak 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-05-1284/10 P R E M I J E R
05.08.2010.godine Nazif Uruči,v.r.
G o r a ž d e

651

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:03-14-234/10, od 11.02.2010. godine o davanju suglasnosti na Program «Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010.godinu» («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:3/10), utvrđen Proračunom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010.godinu, i Uputstava za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, broj:04-14-219-3/10 od 23.03.2010.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice održanom 05.08.2010.g., **d o n o s i:**

ODLUKU
o isplati novčanih sredstava
za podsticaj u poljoprivredi
–podsticaj za proizvodnju
svježeg kravljeg mlijeka

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Ministarstvu za gospodarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da isplati novčana sredstva za podsticaj u poljoprivredi – **podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec svibanj 2010.godine u iznosu od 3.878,85 KM.**

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slijedi:

1. Salković Fatima	1.793,85 KM
2. Dedović Izet	335,25 KM
3. Muratspahić Mujesira	32,85 KM
4. Džemidžić Huso	119,85 KM
5. Deljo Elvir	152,55 KM
6. Maslar Alisa	60,90 KM
7. Maslar Velija	231,90 KM
8. Šalaka Vahid	33,75 KM
9. Fejzić Husein	84,15 KM
10. Čengić Edin	91,05 KM
11. Imamović Amir	35,40 KM
12. Čolo Senad	49,35 KM
13. Fejzić Redžep	37,05 KM
14. Žuga Ešef	77,85 KM
15. Hadžović Mušan	76,65 KM
16. Hadžović Sejno	82,65 KM
17. Turkušić Ferida	28,20 KM
18. Čengić Ismeta	71,85 KM
19. Dedović Ramiza	16,80 KM
20. Čurović Safeta	30,30 KM
21. Aganspahić Ševko	23,10 KM
22. Subašić Ramiza	25,50 KM
23. Adžem Safet	48,60 KM
24. Adžem Mensur	20,25 KM
25. Pljevljak Emir	114,90 KM
26. Žuga Bahra	77,25 KM
27. Brajlović Avdo	44,85 KM
28. Muslić Fadila	55,35 KM
29. Deljo Suvad	26,85 KM

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo za financije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Proračuna Ministarstva za gospodarstvo sa ekonomskog koda **614400 - HAP 002 - podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji.**

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči

Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1282/10
05.08.2010.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Nazif Uruči, v.r.

652

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg
ponuđača za LOT br. 1 «Pružanje
usluga osiguranja uposlenika
institucija BPK Goražde»

Članak 1.

Za najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga prema LOT-u br.1 «Pružanje usluga osiguranja uposlenika institucija BPK Goražde» bira se gospodarsko društvo «Croatia osiguranje» d.d. Ljubuški, podružnica Goražde.

Članak 2.

Po pravosnažnosti ove Odluke sa najpovoljnijim ponuđačem iz članka 1. ove Odluke zaključit će se ugovor, a prema uvjetima utvrđenim u odabranoj ponudi.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom

objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke.

Broj:03-14-1280/10
05.08.2010.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Nazif Uruči, v.r.

653

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg
ponuđača za LOT br.4/1
«Pružanje usluga sukcesivne isporuke
kancelarijskog materijala»

Članak 1.

Za najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga prema LOT-u br. 4/1 „Pružanje usluga sukcesivne isporuke kancelarijskog materijala“ bira se gospodarsko društvo „Svjetlostkomerc“ d.d. Sarajevo.

Članak 2.

Po pravosnažnosti ove Odluke sa najpovoljnijim ponuđačem iz članka

1. ove Odluke zaključit će se ugovor, a prema uvjetima utvrđenim u odabranoj ponudi.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke.

Broj:03-14-1275/10
05.08.2010.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Nazif Uruči, v.r.

654

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU **o izboru najpovoljnijeg** **ponuđača za LOT br.6 «Pružanje** **usluga sukcesivne isporuke goriva** **za motorna vozila i lož-ulja** **za kotlovnice»**

Članak 1.

Za najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga prema LOT-u br.6 «Pružanje usluga sukcesivne isporuke goriva za motorna vozila i lož-ulja za kotlo-

vnice» bira se gospodarsko društvo «Enol» d.o.o. Goražde.

Članak 2.

Po pravosnažnosti ove Odluke sa najpovoljnijim ponuđačem iz članka 1. ove Odluke zaključit će se ugovor, a prema uvjetima utvrđenim u odabranoj ponudi.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke.

Broj:03-14-1278/10
05.08.2010.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Nazif Uruči, v.r.

655

Na temelju članka 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 73. redovite sjednice, održanom dana 05.08.2010.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU **o izboru najpovoljnijeg ponuđača** **za LOT br.7 «Pružanje usluga sukcesivne** **isporuke sredstava za održavanje higijene** **u zgradama u vlasništvu BPK Goražde** **i artikala za čajne kuhinje»**

Članak 1.

Za najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga prema LOT-u br.7 «Pružanje usluga sukcesivne isporuke sredstava za održavanje higijene u zgrada-ma u vlasništvu BPK Goražde i artikala za čajne kuhinje» bira se gospodarsko društvo «Oniprom» d.o.o. Goražde.

Članak 2.

Po pravosnažnosti ove Odluke sa najpovoljnijim ponuđačem iz članka 1. ove Odluke zaključit će se ugovor, a prema uvjetima utvrđenim u odabranoj ponudi.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke.

Broj:03-14-1277/10 P R E M I J E R
05.08.2010.godine Nazif Uruči,v.r.
G o r a ž d e

656

Na temelju članka 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:4/08), Općinsko vije-

će Općine Pale-Prača, na XVI sjednici, održanoj dana 23.07.2010.g., **d o n o s i:**

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na pristupanje postupku za davanje koncesije za izgradnju MHE "Vražalice"

Članak 1.

Ovim Zaključkom daje se suglasnost na Odluku o pristupanju postupku za dodjelu koncesije za izgradnju MHE "Vražalice" na rijeci Prači, broj: 03-17-891/10, od 04.06.2010. godine, koju je usvojila Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljen u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-66/10 P R E D S J E D A T E L J
23.07.2010.godine Fuad Crnčalo,v.r.
P a l e - P r a č a

657

Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona eksproprijaciji ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:70/07), članka 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj:19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XVI sjednici, održanoj dana 23.07.2010.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o proglašavanju općeg interesa
za izgradnju groblja za životinje
na području Općine Pale-Prača

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se opći interes za izgradnju groblja za životinje na području Općine Pale-Prača, na lokalitetu Vučijih Brda, na zemljištu označenom kao k.č.br. 1935/6, upisanom u p.l. br.417, po kulturi šuma 4. klase, površine 1582m².

Članak 2.

Pravo služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke, kao i naknadu po temelju služnosti, Općina Pale-Prača će regulirati sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-67/10 PREDSJEDATELJ
23.07.2010.godine Fuad Crnčalo, v.r.
Pale-Prača

658

Na temelju članaka 24. i 71, stavak 2. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na

XVI sjednici, održanoj dana 23.07.2010. godine, **d o n o s i**:

ODLUKU
o provođenju izbora za savjete
mjesnih zajednica na području
općine Pale-Prača

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje izbora za savjete mjesnih zajednica Prača i Hrenovica.

Članak 2.

Izbori će se održati u kancelarijama mjesnih zajednica **Prača i Hrenovica**, dana **25.09.2010. godine u vremenu od 07,00 sati do 19,00 sati**.

Članak 3.

Izbore će organizovati (sačiniti biračke spiskove i kandidacijske liste) i provesti povjerenstva u sljedećem sastavu:

Za mjesnu zajednicu Prača:

1. Čolo Jusuf, predsjednik povjerenstva,
2. Drugovac Aldijana, član,
3. Sablja Amer, član.

Za mjesnu zajednicu Hrenovica:

1. Sipović Edib, predsjednik povjerenstva,
2. Čutuk Almedin, član,
3. Smajović Nihada, član.

Naknada za predsjednike i članove povjerenstva će biti u neto iznosu

po 100,00 KM za mjesec kolovoz i rujan.

Članak 4.

Sredstva za provođenje izbora osigurat će se iz Proračuna Općine za 2010. godinu.

Članak 5.

Pravo da biraju savjet mjesne zajednice imaju građani sa područja te mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo. Izbori će se obaviti tajnim glasanjem.

Članak 6.

Kandidat koji dobije najviše glasova obavljat će funkciju predsjednika mjesne zajednice.

Članak 7.

Rezultate izbora će potvrditi Općinsko vijeće.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-68/10
23.07.2010.godine
Pale-Prača

PREDSJEDATELJ
Fuad Crnčalo, v.r.

659

Na temelju članka 33. stavak 4. i 5. Zakona o vodama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora-

žde“, br.6/10), članka 43. i 44. Pravilnika o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da se koriste za piće („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:51/02), članka 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br.19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br.4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XVI sjednici, održanoj dana 23.07.2010. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta pitke vode za izvorišta „Datelji“, „Komrani“ i „Donja Čemernica“

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta pitke vode za izvorišta „Datelji“, „Komrani“ „Donja Čemernica“ (u daljem tekstu: izvorišta) sa kojih se vrši snabdijevanje vodom za piće potrošača općine Pale-Prača, veličina i granice zaona sanitarne zaštite, mjere i režimi zaštite, nadzor nad sprovođenjem ove Odluke, kaznene odredbe i druga pitanja od interesa za sprovođenje sanitarne zaštite izvorišta.

Članak 2.

Izvorište „Datelji“ se nalazi na oko 3,5 km od centra naselja Prača i leži jugoistočno od naseljenog mjesta Datelji,

u dolini Dateljskog potoka na sjevernim obroncima brda Crni vrh. U administrativnom pogledu izvorište „**Datelji**“ sa pripadajućim slivnim područjem pripada Općini Pale-Prača, odnosno Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Izvorište „**Datelji**“ locirano je u izravnoj blizini naseljenog mjesta Datelji uz lokalni put i Dateljski potok. Ovaj potok se nalazi u izravnoj blizini zahvatne građevine.

Izvorište „**Komrani**“ locirano je jugoistočno od centra naselja Prača u izravnoj blizini naseljenog mjesta Komrani uz potok Zastava. Ovaj potok se nizvodno od zahvatnog objekta izravno ulijeva u veći potok Derventa, koji teče u pravcu jug-sjever i nakon 1.800 m se kao desna pritoka ulijeva u rijeku Praču kod mjesta Podgrad. U administrativnom pogledu, izvorište „**Komrani**“ sa pripadajućim slivnim područjem pripada Općini Pale-Prača, odnosno Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Izvorište „**Donja Čemernica**“ locirano je jugoistočno od centara mjesne zajednice Hrenovica u izravnoj blizini naseljenog mjesta Donja Čemernica, oko 4,5 km uzvodno od ušća vodotoka Čemernice u rijeku Praču, lijevu pritoku rijeke Drine. U administrativnom pogledu izvorište „**Donja Čemernica**“ sa pripadajućim slivnim područjem pripada Općini Pale-Prača, odnosno Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Članak 3.

Zaštita Izvorišta vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, koje su utvrđene sukladno lokalnim uvjetima, na temelju provedenih istražnih radova, analiza i stručnog elaborata.

Članak 4.

Utvrđivanje zona sanitarne zaštite i sanitarne mjere vrše se u cilju zaštite voda izvorišta od svih zagađivanja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

Članak 5.

Urbanističko uređenje prostora, gospodarske, poljoprivredne i druge djelatnosti mogu se vršiti samo na način i u mjeri koji su utvrđeni ovom Odlukom.

Gospodarska društva, kantonalni i općinski organi uprave, druge pravne osobe i građani dužni su se pridržavati odredaba ove Odluke i primijenjivati propisane mjere zaštite.

II – ZONE SANITARNE ZAŠTITE I SANITARNE MJERE

Članak 6.

Sukladno Pravilniku o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da se koriste za piće („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:51/02) utvrđuju se sljedeće zone zaštite:

Za izvorišta „**Datelji**“ i „**Komrani**“ utvrđuju se dvije zone sanitarne zaštite i to:

I zaštitna zona – zona najstrožijeg režima zaštite koja se sastoji od:

- **Ia zaštitna zona** – zona najstrožijeg režima zaštite – zona izvorišta,

- **Ib zaštitna zona** – zona strogog režima zaštite,
- II zaštitna zona** – zona ograničenog režima zaštite.

Za izvorište „**Donja Čemernica**“ utvrđuju se tri zone sanitarne zaštite i to:

- I zaštitna zona** – zona najstrožijeg režima zaštite,
- II zaštitna zona** – zona ograničenog režima zaštite,
- III zaštitna zona** – zona blagog režima zaštite.

1. PRVE A ZAŠTITNE ZONE - ZONE NAJSTROŽIJEG REŽIMA ZAŠTITE

Članak 7.

Za izvorišta „**Datelji**“ i „**Komrani**“ područja **Ia** zone obuhvataju prostore oko vodozahvatnih objekata koji imaju funkciju izravnog sprečavanja fizičkog oštećenja i zagađenja.

Granice ovih zona izvorišta „**Datelji**“ i „**Komrani**“ se podudaraju sa postojećom i planiranom ogradom oko vodozahvatnih objekata, a leže minimalno **10 m** od ivice objekata kaptaze (poželjno bi bilo da to bude 50 m). Ukupna površina ovih zona iznosi **po 250 m²**.

Za izvorište „**Donja Čemernica**“ područje **I** zone obuhvata prostor oko vodozahvatnog objekata koji ima funkciju izravnog sprečavanja fizičkog oštećenja i zagađenja.

Granica ove zone izvorišta „**Donja Čemernica**“ se podudara sa postojećom ogradom oko vodozahvatnog objekata a leži **2-5 m** od ivice objekata kaptaze (poželjno bi bilo da to bude 50 m). Ukupna površina ove zone iznosi **65 m²**.

Članak 8.

Područja ovih zona, kao i sve zone zaštite, se nalaze na području općine Pale-Prača.

Općina će sukladno važećim propisima o eksproprijaciji regulirati pitanje imovinskopravnih odnosa sa eventualnim vlasnicima zemljišta na područjima **I** i **Ia** zaštitnih zona u dijelu koji se odnosi na njihov kompletan prostor kao i pravo korištenja pristupnog puta, ukoliko isto nije urađeno do sada.

Članak 9.

Na područjima **I** i **Ia** zaštitnih zona nalaze se sljedeći objekti:

1. vodozahvatni objekti, tj. kaptazne armirano-betonske građevine koje se sastoje od sljedećeg:
 - a) izvorište „**Datelji**“ se sastoji od AB zida dužine 15 m uz ivicu ceste iza kojeg je položena drenažna cijev zatrpana odgovarajućom frakcijom kamenog agregata pokrivenog geotekstilom kao pokrivkom iznad kamenog sloja;
 - b) izvorište „**Komrani**“ se sastoji od ukopanog sabirnog bazena i cjevovoda sa potrebnim cijevnim razvodom i odgovarajuće hidromehaničke opreme i zatvarača;
 - c) izvorište „**Donja Čemernica**“ se sastoji od krilnih zidova kaptazne galerije, sabirnog bazena sa pumpnom stanicom i elektroormerićem, te potrebnih cijevnih razvoda sa odgovarajućom hidromehaničkom opremom i zatvaračima;
2. okna za smještaj zatvarača;
3. ograde sa ulaznim kapijama.

Pored objekata iz prethodnog stavka ovog članka, na područjima ovih zona mogu se, uz primjenu propisanih mjera zaštite, graditi i drugi vodoprivredni objekti, kao što su vodozahvatni objekti, rezervoari, pumpne stanice, trafostanice, administrativni objekti, prilazni i unutarnji putevi i drugi objekti koji su neophodni za rad sustava vodosnabdijevanja, ali je zbog prostornog ograničenja teško izvodljivo smještanje ovakvih objekata u ovaj prostor.

Članak 10.

Vodoprivredni objekti iz članka 9. ove Odluke i njima pripadajuća oprema su u vlasništvu **JKP „Prača“** iz Prače, koje gazduje cjelokupnim sustavom vodosnabdijevanja na području općine. Uz navedene objekte u nadležnosti **JKP „Prača“** su i objekti za transport i akumulaciju vode i distributivna mreža.

Za sprovođenje svih zaštitnih mjera propisanih ovom Odlukom na područjima **I i Ia** zaštitnih zona, nadležna je **Općina Pale-Prača**.

Članak 11.

Područja **I i Ia** zaštitnih zona moraju biti zaštićena od neovlaštenog pristupa ogradom, kao i drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.

Ograda iz prethodnog stavka ovog članka mora biti izvedena na način da spriječi neovlašten i nasilan ulazak na područje ovih zaštitnih zona.

Članak 12.

Potrebno je na odgovarajući način obilježiti **I i Ia** zaštitne zone, sa nazivom izvorišta i zaštitne zone, nazivom

JKP „Prača“, brojem dežurnog telefona za hitne slučajeve i upozorenjem o zabrani neovlaštenog pristupa.

Članak 13.

Pristup na područja **I i Ia** zaštitne zone dozvoljen je samo ovlaštenim osobama, što uključuje zaposlenike **JKP „Prača“** koji stalno ili povremeno rade na objektima unutar ovih zona, i nadležnim inspekcijskim organima tijekom vršenja redovitih i izvanrednih inspekcijskih kontrola, nadležne iz **JKP „Prača“**, kao i druge osobe uz osobito odobrenje **Općine Pale-Prača**.

Sve osobe navedene u prethodnom stavku ovog članka uz sebe moraju imati odgovarajuću propusnicu kako bi mogle pristupiti na područje **I i Ia** zaštitne zone.

Članak 14.

Osobe koje stalno ili povremeno rade na objektima unutar **I i Ia** zaštitne zone moraju biti podvrgnute periodičnim liječničkim pregledima, sukladno odgovarajućim propisima o sanitarnoj zaštiti.

Članak 15.

Na područjima **I i Ia** zaštitnih zona zabranjene su sve aktivnosti koje nisu u izravnoj svezi sa normalnim radom i održavanjem vodozaštitnih objekata. Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i održavanja vodozahvatnih objekata ne smiju štetno djelovati na izvorišta.

Iznimno od odredaba stavka 1. ovog članka, **JKP „Prača“** dužno je da zemljište u **I i Ia** zaštitnoj zoni zasije

travom i hrastinjem plitkog i vezanog korijena, pri čemu je najstrožije zebra-njena uporaba prirodnog i vještočkog đubriva, kemijskih sredstava za zaštitu bilja, kao i drugih agrotehničkih sredstava.

Iznimno od odredaba stavka 1. ovog članka, dozvoljeno je provođenje instalacija u funkciji normalnog rada objekata za vodosnabdijevanje i u tom slučaju je odgovarajućim projektnim i izvođačkim rješenjem potrebno osigurati da te instalacije ne mogu izravno ugroziti izvorišta.

2. PRVE B ZAŠTITNE ZONE - ZONE STROGOG REŽIMA ZAŠTITE

Članak 16.

Područje **Ib** zaštitne zone obuhvata područje od granica **Ia** zaštitne zone do vanjskih granica **Ib** zaštitne zone.

Ib zaštitna zona izvorišta „**Datelji**“ obuhvata prostor unutar površinske (orografske) vododijelnice slivnog područja izvorišta „**Datelji**“. Ova granica se proteže od izvorišta „**Datelji**“ prema jugozapadu do kote (k. 1.176 m) odakle izohipsom 1.150 m naglo povija u pravcu istoka u dužini od oko 800 m, te se dalje spušta prema sjeverozapadu, odnosno izvorištu „**Datelji**“.

U **Ib** zaštitnoj zoni izvorišta „**Datelji**“ od potencijalnih zagađivača nalaze se individualni stambeni objekti sa lokalnom mrežom puteva.

Ib zaštitna zona izvorišta „**Datelji**“ ima površinu oko **0,25 km²** i ona predstavlja zonu strogog režima zaštite podzemnih voda.

Ib zaštitna zona izvorišta „**Komrani**“ obuhvata prostor unutar površinske (orografske) vododijelnice slivnog

područja izvorišta „**Komrani**“. Ove granice se protežu od izvorišta „**Komrani**“ prema sjeverozapadu oko 650 m, a prema jugozapadu u pravcu vrha Cerice do kote (k 1.271 m), odakle povija u pravcu sjeveristoka preko Pogleda do kote (k.1.250 m). Od sela Pogledi granica ide ka jugoistoku do nekropole stećaka, odakle izohipsom 1.025 do doline potoka Zastava i izvorišta „**Komrani**“. U **Ib** zaštitnoj zoni izvorišta „**Komrani**“ od potencijalnih zagađivača nalaze se individualni stambeni objekti sa lokalnom mrežom puteva.

Ib zaštitna zona izvorišta „**Komrani**“ ima površinu oko **0,27 km²** i ona predstavlja zonu strogog režima zaštite podzemnih voda.

Članak 17.

Na područjima **Ib** zaštitnih zona izvorišta zabranjeno je izvođenje radova koji nisu u izravnoj svezi sa operativnim potrebama i redovnim održavanjem objekata i svi oni radovi koji mogu štetno uticati na kvalitet voda. Zabranjeno je građenje objekata i obavljanje aktivnosti koje mogu zagađivati vode do izvorišta.

Iznimno se dozvoljavaju aktivnosti koje ne utiču na kvalitet podzemnih voda i odnose se na:

- održavanje postojećih objekata u cilju ispravnog funkciniranja istih, osobito sa aspekta pravilnog sustava funkciniranja prikupljanja i odvođenja otpadnih voda iz stambenih i gospodarskih objekata uz zadržavanje sadašnje namjene objekata;
- nekomercijalni uzgoj trave uz uporabu prirodnog i vještočkog

- đubriva u količini koja ne ugrožava kvalitet vode na izvorštima;
- kretanje stanovništva bez ograničenja i kontrolirane rekreativne aktivnosti, bez izgradnje sportskih i rekreacijskih terena;
- provođenje kanalizacije i drugih instalacija, koje služe za normalan rad objekata za vodosnabdijevanje, u kom slučaju je odgovarajućim projektnim i izvođačkim rješenjima potrebno osigurati da te instalacije ne mogu ugroziti izvorišta.

2. DRUGE ZAŠTITNE ZONE - ZONE OGRANIČENOG REŽIMA ZAŠTITE

Članak 18.

Druge zaštitne zone obuhvataju prostore od vanjskih granica prvih zaštitnih zona do hidrološke (podzemne) vododijelnice slivnih područja izvorišta.

- Granica **druge** zaštitne zone izvorišta „**Datelji**“ pruža se jugozapadno do kote (k. 1.176 m) prema najvišoj koti Crnog vrha (k. 1.405,5 m), odakle produžava prema jugoistoku do grebena Tise, kota (k. 1.370 m), odakle naglo povija prema sjeveru i sjeveroistoku do spoja sa vanjskim granicama **Ib** zone. Površina druge zaštitne zone izvorišta „**Datelji**“ iznosi oko **0.35 km²** i predstavlja zonu ograničenog režima zaštite podzemnih voda.

- Granica **druge** zaštitne zone izvorišta „**Komrani**“ pruža se jugozapadnim padinama brda Cerice do kote (k. 1.150 m) i sve do Cerica, odakle povija ka sjeveroistoku putem do sela Pogled i kote (k.1.119 m). Od sela Pogled povija ka jugoistoku do nekropole stećaka, odakle nastavlja izohipsom 1.025 do doline

potoka Zastava i izvorišta „**Komrani**“. Površina druge zaštitne zone izvorišta „**Komrani**“ iznosi oko **0.69 km²** i predstavlja zonu ograničenog režima zaštite podzemnih voda.

- Granica **druge** zaštitne zone izvorišta „**Donja Čemernica**“ pruža se od izvorišta sjeverozapadno jugozapadnim padinama brda Drecun, kotom (k. 1.150 m), sve do iznad Boguna, odakle povija ka sjeveru u dužini od oko 1 km do sastavaka tri puta. Od sastavaka tri puta povija prema jugoistoku šumskim putem do ispod sjeveroistočne strane brda Pleće, odakle se postepeno spušta do izvorišta „**Dona Čemernica**“. Površina druge zaštitne zone izvorišta „**Donja Čemernica**“ iznosi oko **1.13 km²** i predstavlja zonu ograničenog režima zaštite podzemnih voda.

Članak 19.

Na područjima **drugih** zaštitnih zona izvorišta zabranjeno je izvođenje radova koji nisu u izravnoj svezi sa operativnim potrebama i redovitim održavanjem objekata i svih onih radova koji štetno utiču na kvalitet voda. Zabranjena je izgradnja objekata i obavljanje aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode do izvorišta, a naročito:

1. izgradnja novih naselja, te izgradnja i rad kanalizacije osim ako vodonepropusnost kanalizacijskih vodova nije osigurana i kontrolisana;
2. izgradnja i rad uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i uređaja za spaljivanje čvrstog otpada;
3. izravno i neizravno ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u vodonosni sloj, kao i prečišćenih

- i neprečišćenih otpadnih voda na tlo, uključujući pražnjenje vozila za čišćenje i odvoz fekalija;
4. izgradnja i nekontrolirani rad sportskih i rekreacijskih objekata bez vodopropusne kanalizacije;
 5. formiranje gradilišta i gradilišnih naselja, bez sanitarija i vodopropusne kanalizacije;
 6. izgradnja izvorišta i bunara koji se ne koriste za javno snabdijevanje vodom;
 7. gospodarske i druge aktivnosti kojima se narušava prirodni režim prihranjivanja podzemnih voda izvorišta, ukoliko se posebnim mjerama ne osigura vještačko prihranjivanje u količini dovoljnoj za nadoknađivanje izgubljene vode;
 8. izvođenje istražnih bušotina za naftu, zemni plin i druge opasne i štetne materije, kao i mineralnu vodu, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprečava infiltracija ili izlivanje ovih materija u podzemne vode, tj. komunikacija horizon(a)ta sa mineralnom sirovinom i vodonosnog horizonta izvorišta;
 9. odlaganje svih vrsta čvrstog otpada i izgradnja deponija uključujući i sanitarne deponije;
 10. izgradnja i rad industrijskih i završnih pogona;
 11. izgradnja i rad željezničkih i ranžiranih stanica i terminala i autobusnih stanica, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprečava zagađivanje izvorišta;
 12. izgradnja i korištenje skladišta rastvorljivih materija opasnih i štetnih za vodu;
 13. prerada, manipulacija i skladištenje kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih i štetnih materija određenih podzakonskim aktom iz članka 121. stavak 4. Zakona o vodama;
 14. otvoreno uskladištenje i primjena kemijskih sredstava opasnih i štetnih za vodu, koja se koriste za zaštitu i rast bilja i za uništenje korova;
 15. izgradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, osim uzgoja 10 grla krupne stoke i peradi u individualnim domaćinstvima za vlastite potrebe, uz izgradnju i pravilan rad vodnonepropusne kanalizacije, odnosno vodnonepropusne septičke jame;
 16. izgradnja i eksploatacija cjevovoda za transport kemikalija, tečnih goriva i maziva i drugih opasnih tečnosti;
 17. cestovni transport kemikalija, tečnih goriva i maziva i drugih opasnih tečnosti;
 18. izgradnja i korištenje poletno – sletnih staza, sigurnosnih površina i površina za prisilno slijetanje u zračnom prometu;
 19. izgradnja i korištenje manevarskih i vojnih poligona;
 20. izgradnja novih globalja i proširenje starih;
 21. eksploatacija mineralnih sirovina;
 22. eksploatacija šljunka;
 23. sječa šume, izgradnja puteva, izvođenje obimnih zemljenih iskopa i druge aktivnosti koje izazivaju i pospješuju eroziju tla;
 24. druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati negativne posljedice za izvorišta.

Članak 20.

Na područjima drugih zaštitnih zona mogu ostati već postojeći stambeni i vikend-objekti, kao i individualni objekti za uzgoj stoke i peradi.

Na objektima iz prethodnog stavka ovog članka dozvoljeni su radovi usmjereni na tekuće održavanje, a sukladno uvjetima definiranim aktom o građanju, izdatom od strane nadležnog organa.

Sanitarne otpadne vode iz objekata na području drugih zaštitnih zona iz stavka 1. ovog članka moraju se prikupljati i transportirati propisno projektiranim i izvedenim kanalizacijskim sustavom koji mora biti vodonepropusan.

U slučajevima kada se vrši prečišćavanje prikupljenih sanitarnih otpadnih voda iz prethodnog stavka ovog članka, sanitarne otpadne vode se moraju ispustiti izvan drugih zaštitnih zona.

2. TREĆA ZAŠTITNA ZONA - ZONA BLAGOG REŽIMA ZAŠTITE

Članak 21.

Područje treće zaštitne zone obuhvata prostor od vanjske granice druge zaštitne zone do hidrološke (podzemne) vododijelnice slivnog područja izvorišta „Donja Čemernica“.

Granica treće zaštitne zone izvorišta „Donja Čemernica“ se na sjeverozapadu pruža iznad brda Drecun sve do iznad sela Brojnići. Od sela Brojnići povija prema sjeveroistoku do Paljika (k. 1.096 m), odakle se dalje pruža prema jugoistoku do ispod sjeveroistočne strane brda Pleće, gdje se spaja sa II zaštitnom zonom izvorišta „Donja Čemernica“. Površina III zaštitne zone izvorišta „Do-

nja Čemernica“ je oko 1,21 km².

Članak 22.

Na području III zaštitne zone izvorišta zabranjeno je izvođenje radova koji nisu u izravnoj svezi sa operativnim potrebama i redovitim održavanjem objekata i svi oni radovi koji štetno utiču na kvalitet voda. Zabranjena je izgradnja objekata i obavljanje aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode do izvorišta, a naročito:

1. izgradnja i rad uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i uređaja za spaljivanje čvrstog otpada;
2. izravno i neizravno ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u vodonosni sloj, kao i prečišćenih i neprečišćenih otpadnih voda na tlo i u tlo;
3. izgradnja i eksploatacija cjevovoda za transport kemikalija, tečnih goriva i maziva i drugih opasnih tečnosti, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprečava infiltracija ovih tečnosti u podzemne vode;
4. izvođenje istražnih bušotina za naftu, zemni plin i druge opasne i štetne materije, kao i mineralnu vodu, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprečava infiltracija ili izlivanje ovih materija u podzemne vode, tj. komunikacija horizon(a)ta sa mineralnom sirovinom i vodonosnog horizonta izvorišta;
5. otvoreno uskladištenje i primjena kemijskih sredstava opasnih i štetnih za vodu, koja se koriste za zaštitu i rast bilja i za uništenje korova;

6. izgradnja i rad stočnih i peradarskih farmi, ukoliko nisu poduzete posebne mjere kojima se sprečava infiltracija ovih tečnosti u podzemne vode;
7. izgradnja i korištenje poletno – sletnih staza, sigurnosnih površina i površina za prisilno slijetanje u zračnom prometu;
8. izgradnja i korištenje manevarskih i vojnih poligona;
9. cestovni transport kemikalija, tečnih goriva i maziva i drugih opasnih tečnosti bez provedenih mjera zaštite podzemnih voda;
10. prerada, manipulacija i skladištenje kemikalija, tečnih goriva, maziva i drugih opasnih i štetnih materija;
11. eksploatacija mineralnih sirovina, osim ako se utvrdi da se tom aktivnošću ne ugrožava kvalitet podzemnih voda izvorišta;
12. izgradnja i rad industrijskih i zanatskih pogona sa nečistom tehnologijom, koji ispuštaju radioaktivne ili druge za vodu štetne i opasne materije (nuklearni reaktori, petrokemijska industrija, metalo-prerađivački pogoni, kemijske tvornice, kožarska industrija i sl.);
13. gospodarske i druge aktivnosti kojima se narušava prirodni režim prihranjivanja podzemnih voda izvorišta;
14. odlaganje svih vrsta čvrstog otpada i izgradnja deponija uključujući i sanitarne deponije;
15. izgradnja novih grobalja i proširenje starih, osim kada se nalaze u područjima koja izgrađuju slabovodopropusne formacije;
16. sječa šume, izgradnja puteva, iz-

- vođenje obimnih zemljanih iskopavanja i druge aktivnosti koje izazivaju i pospješuju eroziju tla;
17. druge aktivnosti za koje se utvrdi da mogu imati negativne posljedice za izvorišta;

III – USPOSTAVA POSEBNE KONTROLE

Članak 23.

Pošto se radi o specifičnim i relativno malim slivovima na kojima je nemoguće uspostaviti sve tri zone sanitarne zaštite koje zadovoljavaju zahtjeve pravilnika, u cilju održavanja kvaliteta vode na izvorištima, potrebno je uspostaviti sustave praćenja promjena na slivovima koji se ogledaju u:

- uspostavi sustava monitoringa kvaliteta na slivnim područjima;
- redovitim inspekcijskim kontrolama na slivovima.

IV – NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVE ODLUKE

Članak 24.

Organi nadležni za provođenje ove Odluke su općinska služba nadležna za vode Općine Pale-Prača, odnosno JKP „Prača“, koje je nadležno za vodosnabdijevanje za područje općine Pale-Prača.

Članak 25.

Općinska služba nadležna za vode općine Pale-Prača vrši upravni nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 26.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem

enjem ove Odluke, odnosno nad sprovedenjem režima mjera i zaštite propisanih ovom Odlukom vrše nadležni inspekcijski organi, i to:

1. **Sanitarna inspekcija**, sukladno nadležnostima utvrđenim Zakonom o vodama;
2. **Vodoprivredna inspekcija**, sukladno nadležnostima utvrđenim Zakonom o vodama;
3. **Komunalna inspekcija**, sukladno nadležnostima utvrđenim propisima iz ove oblasti;
4. **Građevinska inspekcija**, sukladno nadležnostima utvrđenim Zakonom o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
5. **Poljoprivredna inspekcija**, sukladno nadležnostima utvrđenim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu;
6. **Šumarska inspekcija**, sukladno nadležnostima utvrđenim propisima iz ove oblasti.

V - KAZNENE ODREDBE

Članak 27.

Novčanom kaznom od **1.000,00 KM do 5.000,00 KM** kaznit će se za prekršaj prva osoba:

1. ako izvodi radove, vrši izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili obavlja aktivnosti protivno zaštitnim mjerama propisanim u člancima **15., 17. i 19.** ove Odluke;
2. ako ne postupi sukladno člancima **11., 12. i 14.** ove Odluke;
3. ako ne izvrši ili neblagovremeno izvrši radnje iz članaka **28. i 29.** ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od **100,00 KM do 1.000,00 KM.**

Članak 28.

Novčanom kaznom od **1.000,00 KM do 5.000,00 KM** kaznit će se pravna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, za gospodarski prestup iz članka **204. Stavak 1. točka 10. i članka 206. stavak 1. točka 15.** Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovina („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/06).

Članak 29.

Novčanom kaznom od **100,00 KM do 500,00 KM** kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako izvodi radove, vrši izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili obavlja aktivnosti protivno zaštitnim mjerama propisanim u članku 19. i 22. ove Odluke;
2. ako ne izvrši ili neblagovremeno izvrši radnje iz članka 20. ove Odluke.

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prilozi na kojima su prikazane granice zona sanitarne zaštite izvorišta, a grafički prilozi neće biti objavljeni u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Članak 31.

Na područjima I, II i III zaštitnih zona izvršit će se uređenje prostora i provođenje mjera zaštite sukladno ovoj Odluci i projektu zaštite u roku od jedne godine od dana donošenja ove Odluke.

Općina Pale-Prača i JKP „Prača“ su dužni da izvrše radnje iz članka 11. i 12 ove Odluke u roku od 180 dana od dana njenog donošenja.

Kanalizacijski sustavi iz članka 20. ove Odluke moraju se izvesti u roku od jedne godine od dana njenog donošenja.

Članak 32.

Donositelji planskih dokumenata (vodoprivredni temelj, šumsko-gospodarski temelj) dužni su iste uskladiti sa odredbama ove Odluke, odnosno pristupiti izradi istih sukladno odredbama ove Odluke u roku od 6 mjeseci od dana donošenja iste.

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-69/10 **PREDSJEDATELJ**
23.07.2010.godine **Fuad Crnčalo,v.r.**
Pale-Prača

660

Na temelju članka 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale-Prača („Službene novine Bosansko-podrinjsk-

og kantona Goražde“, broj:04/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XVI sjednici, održanoj dana **23.07.2010. godine, d o n o s i:**

O D L U K U
o produženju radnog vremena ugostiteljskih I trgovinskih objekata na području općine Pale-Prača

Članak 1.

Ovom Odlukom produžuje se vrijeme u vrijeme ugostiteljskih I trgovinskih objekata na području Općine Pale-Prača do **24,00 sata**, u vrijeme održavanja Kulturno-sportske manifestacije **“PRAČANSKO LJETO”**, u period **23.07.2010. Godine do 01.08.2010. godine.**

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02- 02-1-70/10 **PREDSJEDATELJ**
23.07.2010.godine **Fuad Crnčalo,v.r.**
Pale-Prača

661

Na temelju članka 23. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine”, broj:06/98), članka 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 19/07 I 11/08) I članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XVI sjednici, održanoj dana **23.10.2010.g., d o n o s i:**

ODLUKU
o preuzimanju nekretnina u općoj
uporabi od strane Općine Pale-Prača

Članak 1.

Ovom Odlukom, Općina Pale-Prača preuzima sljedeće nekretnine u općoj uporabi:

- k.č.br. 707, naziv parcele „**PUT BULOZI**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 1.599 m², upisano u p.l.br.140, k.o. Mesići;
- k.č.br. 739, naziv parcele „**PUT BULOZI**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 3.181 m², upisano u p.l.br.140, k.o. Mesići;
- k.č.br. 812, naziv parcele „**BULOZI**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 583 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 813, naziv parcele „**BULOZI**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 6.103 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 858, naziv parcele „**PODMJERA**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 3.724 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 919, naziv parcele „**VRAŽALICE-KOVAČEV DO**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 3.986 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 968, naziv parcele „**VRAŽALICE-KOVAČEV DO**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 2.495 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 1018, naziv parcele „**VRAŽALICE**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 1.217 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 1029, naziv parcele „**VRAŽALICE**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 13.704 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 1031, naziv parcele „**VRAŽALICE**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 5.333 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 1061, naziv parcele „**VRAŽALICE**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 12.839 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 1271, naziv parcele „**VRAŽALICE**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 1.207 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 1278, naziv parcele „**VRAŽALICE**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 1.644 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 1280, naziv parcele „**VRAŽALICE**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 8.245 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 1324, naziv parcele „**VRAŽALICE**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 5.168 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići.
- k.č.br. 1971, naziv parcele „**OTRICEVO**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 2.378 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 2063, naziv parcele „**VRAŽALICE**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 16.523 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 2064, naziv parcele „**BULOZI**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 9235 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 2068, naziv parcele „**GORNJI MESIĆI**“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 26.531 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;

- k.č.br. 2069, naziv parcele „KULETA“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 13.005m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 2070, naziv parcele „IZGUMANJE“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 15.935 m², upisano u p.l.br.140, k.o.Mesići;
- k.č.br. 2072, naziv parcele „PUT ŠUMARSTVO“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 18.155 m², upisano u p.l.br.140, k.o. Mesići.
- k.č.br. 2073, naziv parcele „OTRICEVO“ po nomenklaturi „nekategorisani put“ u površini od 22.440 m², upisano u p.l.br.140 , k.o.Mesići;
- k.č.br. 2074, naziv parcele „RIJEKA PRAČA“ po nomenklaturi „rijeka“ u površini od 4.605 m², upisano u p.l.br.141, k.o.Mesići;
- k.č.br. 2075, naziv parcele „RIJEKA PRAČA“ po nomenklaturi „rijeka“ u površini od 34.759 m², upisano u p.l.br.141, k.o.Mesići;
- k.č.br. 2079/1, naziv parcele „RIJEKA ČEMERNICA“ po nomenklaturi „rijeka“ u površini od 18.681 m², upisano u p.l.br.141, k.o.Mesići;
- k.č.br. 2079/2, naziv parcele „RIJEKA ČEMERNICA“ po nomenklaturi „rijeka“ u površini od 6.808 m², upisano u p.l.br.141, k.o.Mesići;
- k.č.br. 2080, naziv parcele „BREZOVAKI POTOK“ po nomenklaturi „potok“ u površini od 1.145 m², upisano u p.l.br.141, k.o.Mesići.

Članak 2.

Nekretnine navedene u članku 1. ove Oluke, preuzimaju se iz razloga što na području Općine Pale-Prača, Mjesna zajednica Mesići koja je upisana kao no-

sitelj prava na navedenim nekretninama, kao pravna osoba ne postoji.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj: 02-02-1-71/10 PREDsjedATELJ
23.07.2010.godine Fuad Crnčalo, v.r.
Pale-Prača

662

Na temelju članka 70. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i građevnj u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 15/09), članka 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:19/07 i 11/08) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na XVI sjednici, održanoj dana 23.07.2010.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o formiranju povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom formira se povjerenstvo za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti u sastavu:

1. Sijerčić Smajo, predsjednik,
2. Radača Munir, član,

3. **Selimbegović Hamdo, član,**
4. **Brdarić Elvedin, član.**

Članak 2.

Zadatak povjerenstva je da sukladno Pravilniku o načinu formiranja i radu povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti broj:09-23-1-233/10, od 24.05.2010.godine, za sve pojedinačne slučajeve sačinjava zapisnike i donosi odluke.

Članak 3.

Troškovi rada povjerenstva će se

regulirati posebnim zaključkom općinskog načelnika i padaju na teret podnositelja zahtjeva za izdavanje urbanističke suglasnosti.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-72/10
23.07.2010.godine
Pale-Prača

PREDSJEDATELJ
Crnčalo Fuad,v.r.

K A Z A L O

633	Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1035
634	Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1035
635	Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1043
636	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1043
637	Odluka o utvrđivanju nisko.akumulacijskih djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata.....	1044
638	Odluka o formiranju i radu Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja u urbanističke saglasnosti.....	1046
639	Odluka o odobravanju novčanih sredstava UP Općine Foča-Ustikolina.....	1047
640	Odluka o odobravanju novčanih sredstava JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde za plaćanje 30% avansa po računu broj:02/10 od 02.08.2010.godine firmi GPD „DRINA“ DD Goražde.....	1048
641	Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za nabavku ogrijeva za školsku 2010/2011 godinu.....	1049
642	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje računa JU Dom zdravlja „Dr.isak Samokovlija“ Goražde na ime obavljenih obaveznih i sistematskih pregleda učenika osnovnih škola.....	1049
643	Odluka o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde.....	1050
644	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje značajnog datuma „OPERACIJA KRUG“	1051

645	Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime uređenja šehidskih mezarja u MZ Vranići, Mravinjac, Berič.....	1051
646	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juli 2010.godine.....	1052
647	Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juli 2010.godine.....	1053
648	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje autobusa za odlazak Udruženja antifašista i boraca NOR-a na obilježavanje bitke za ranjenike na Neretvi iz NOR-a i proslavu 65.godišnjice pobjede.....	1054
649	Rješenje o razrješenju Predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.....	1054
650	Rješenje o imenovanju Predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.....	1055
651	Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.....	1055
652	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT br.1 „Pružanje usluga osiguranja zaposlenika institucija BPK-a Goražde.....	1057
653	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT br.4/1 „Pružanje usluga sukcesivne isporuke kancelarijskog materijala“	1057
654	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT br.6 „Pružanje usluga sukcesivne isporuke goriva za motorna vozila i lož ulja za kotlovnice“	1058
655	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT br.7 „Pružanje usluga sukcesivne isporuke sredstava za održavanje higijene u zgradama u vlasništvu BPK-a Goražde i artikala za čajne kuhinje“	1058
656	Zaključak o davanju saglasnosti na pristupanje postupku za davanje koncesije za izgradnju MHE „Vražalice“	1059
657	Odluka o proglašenju općeg interesa za izgradnju groblja za životinje na području Pale-Prača.....	1059
658	Odluka o provođenju izbora za Savjete mjesnih zajednica na području Općine Pale-Prača.....	1060
659	Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta pitke vode za izvorišta „Detalji“, „Komrani“ i „Donja Čemernica“	1061
660	Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih i trgovinskih objekata na području Općine Pale-Prača.....	1071
661	Odluka o preuzimanju od strane Općine Pale-Prača nekretnina u općoj upotrebi....	1071
662	Odluka o formiranju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.....	1073
	PONOVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK-a Goražde.....	1076
	Nastavni kalendar za školsku 2010/2011. Godinu- svim srednjim školama.....	1078
	Nastavni kalendar za školsku 2010/2011. Godinu-svim osnovnim školama.....	1080

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I SPOSRT**

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH“ broj:12/03), te na temelju članka 43. Zakona o radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 7/02 i 8/09), Ministarstvo za obrazovanje, znanost, i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **o b j a v l j u j e**:

P O N O V N I O G L A S
**za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Skupštine JP RTV
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde**

Objavljuje se Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, od kojih su:

- 4 (četiri) predstavnika iz reda utemeljitelja,
- 1 (jedan) predstavnik iz reda uposlenika i
- 2 (dva) predstavnika iz reda lokalnih zajednica sa područja BPK Goražde.

Opis pozicije:

Skupština obavlja poslove od značaja za djelatnosti kojima se bavi Javno poduzeće JP RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i donosi odluke o slijedećem:

- statutu, uz prethodnu suglasnost utemeljitelja,
- poslovniku ili poslovnica, na prijedlog nadzornog odbora,
- etičkom kodeksu, na prijedlog nadzornog odbora,
- planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja sukladno Zakonu o javnim poduzećima.
- nadležnostima utvrđenim Zakonom o gospodarskim društvima.

Izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vrši se za mandatni period od 4 (četiri) godine.

Kandidat za izbor i imenovanje mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:

- a. da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
- b. da je stariji od 18 godina, a mlađi od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
- c. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo koj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u periodu najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),

- d. da se na njega ne odnosi članak IX stavak 1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),
- e. da nije osuđivan za krivično djelo ili gospodarski prestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje Općinskog i Kantonalnog suda),
- f. da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira (dokaz: uvjerenje nadležnog suda),
- g. da nije izabrani zvaničnik, nositelj sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik zvaničnicima i nositeljima izvršnih funkcija (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),
- h. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (dokaz: potpisana izjava kandidata i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),
- i. da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom gospodarskom društvu (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),
- j. da nije u sukobu interesa u osobnom i profesionalnom odnosu sa društvom u kom aplicira na poziciju predsjednika, odnosno člana skupštine.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Pored navedenih općih uvjeta kandidat koji se prijavljuje na Oglas mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

- VII ili VI stepen složenosti zanimanja, VSS ili VŠS, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
- najmanje tri godine radnog staža u struci.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata, kao posebni uvjeti uzimaju se u obzir i slijedeći kriterijumi:

- stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vršenje poslova finansijskog nadzora,
- sposobnost tumačenja primjene zakona i drugih propisa, a naročito iz djelatnosti poduzeća,
- prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidira,
- sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka i
- rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.

U svezi sa posebnim uvjetima kandidati trebaju priložiti:

- dokaz o stručnoj spremi (univerzitetska diploma, ovjerena preslika)
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca kod kojega je uposlen kandidat ili ispis AM obrazac iz PIO/MIO).

Kandidat je dužan uz prijavu na Oglas, koja sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt-telefon, priložiti izvorne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata koji su

dokaz za ispunjavanje općih i posebnih uvjeta traženih Oglasom, u roku od 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Oglas će biti objavljen u , „Službenim novinama F BiH“ , oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, oglasnoj ploči JP RTV BPK Goražde, te na web-stranici Bosansko - podrinjskog kantona Goražde.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE

Prijave na Oglas dostavljaju se na adresu: BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON GORAŽDE, MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURU I SPORT BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE, Povjerenstvu za izbor i imenovanje, sa naznakom NE OTVARAJ.

Za kandidate koje nakon intervjua predloži Povjerenstvo za izbor, smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.

Konačno imenovanje predsjednika i članova Skupštine Javnog poduzeća Radio - televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršit će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

**Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde**

Broj:10-05-4250-35/09
04. kolovoz 2010.god
G o r a ž d e

MINISTRICA
Alma Delizaimović, v.r.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I SPOSRT**

SVIM SREDNJIM ŠKOLAMA

PREDMET: Nastavni kalendar za školsku 2010/2011. godinu, dostavlja se

Na temelju članka 27. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 5/04), Ministrica za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde propisuje:

Nastavni kalendar za školsku 2010/2011. godinu.

Nastava u svim srednjim školama počinje u ponedjeljak 6. rujna, a završava se

17. lipnja 2011. godine, a za učenike završnih razreda 13.svibnja 2011.godine.
Nastava se organizira u dva polugodišta.

Prvo polugodište počinje u ponedjeljak, 6. rujna i traje do 31.prosinca 2010. godine.

Nastavni proces u prvom polugodištu će se odvijati u 17 radnih sedmica.

Neradni dani – praznici u prvom polugodištu su:

09. rujna – prvi dan Ramazanskog bajrama
05. listopada – Dan učitelja
16. studenog – prvi dan Kurban bajrama
25. studenog – Dan državnosti BiH
Nova godina 2011.

Zimski raspust traje od 03.siječnja 2011. godine do 28.siječnja 2011. godine.

Drugo polugodište počinje 31. siječnja 2011. godine i traje za završne razrede do 13. svibnja, a za ostale razrede do 17. lipnja 2011. godine.

Ukupan broj radnih sedmica u drugom polugodištu za završne razrede je 15, a za ostale razrede 20 radnih sedmica.

Neradni dani – praznici u drugom polugodištu su:

1.ožujak – Dan neovisnosti BiH
1. svibanj – Međunarodni praznik rada

Razliku između potrebnih nastavnih i radnih dana prema godišnjem planu i programu svaka škola će koristiti u slijedeće svrhe:

- obilježavanje dana škole, kulturne i sportske manifestacije, jesenski i proljetni kros, izlete, ekskurzije i dr.

Navedeni dani smatraju se radnim danima.

Za državne praznike i ostale praznike čiji je datum obilježavanja subota ili nedjelja, neradne dane Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odredit će svojom odlukom.

Akt sačinila
Emira Drakovac

Broj:10-38-2035-1 /10
06 .08.2010.godine
G o r a ž d e

MINISTRICA
Alma Delizaimović,v.r.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I ŠPORT**

SVIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

PREDMET: Nastavni kalendar za školsku 2010/2011. godinu, dostavlja se

Na temelju članka 32. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:5/04,6/09), Ministrica za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde propisuje:

Nastavni kalendar za školsku 2010/2011. godinu

Nastava u svim osnovnim školama počinje u ponedjeljak 6. rujna, a završava se 17. lipnja 2011.godine, a za učenike završnih razreda 03.lipnja 2011.g. Nastava se organizira u dva polugodišta.

Prvo polugodište počinje u ponedjeljak 6. rujna i traje do 31.prosinca 2010.godine.

Nastavni proces u prvom polugodištu će se odvijati u 17 radnih sedmica.

Neradni dani – praznici u prvom polugodištu su:

09. rujna – prvi dan Ramazanskog bajrama
05. listopada – Dan učitelja
16. studenog - prvi dan Kurban bajrama
25. studenog – Dan državnosti BiH
Nova godina 2011.

Zimski raspust traje od 03.siječnja 2011. godine do 28.siječnja 2011. godine.

Drugo polugodište počinje 31. siječnja 2011.godine i traje za završne razrede do 03. lipnja, a za ostale razrede do 17. lipnja 2011. godine.

Ukupan broj radnih sedmica u drugom polugodištu za završne razrede je 18, a za ostale razrede 20 radnih sedmica.

Neradni dani – praznici u drugom polugodištu su:

1.ožujak – Dan neovisnosti BiH
1. svibanj – Međunarodni praznik rada

Razliku između potrebnih nastavnih i radnih dana prema godišnjem planu i programu svaka škola će koristiti u slijedeće svrhe:

- obilježavanje dana škole, kulturne i sportske manifestacije, jesenski i proljetni kros, izlete, ekskurzije i dr.

Navedeni dani smatraju se radnim danima.

Za državne praznike i ostale praznike čiji je datum obilježavanja subota ili nedjelja, neradne dane Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odredit će svojom odlukom.

Akt sačinila
Emira Drakovac

Broj:10-38-2035/10
06.08.2010.godine
G o r a ž d e

MINISTRICA
Alma Delizaimović,v.r.

